FR 9-2000-0031 Bauchot et al. 1/9





FIG 1A

FR 9-2000-0031 Bauchot et al. 2/9







FIG.1C



: i ala

## FR 9-2000-0031 BAUCHOT ET AL 5/9




FIG. 2B



FIG. 2C





FIG. 2D

FIG 3B

FIG 3A

FR 9-2000-0031 Bauchot et al. 6/9



400

405

True

True

A

В

True False

True

True

Result = OVERLAP

В




Fig. 4

8/9 501 Waiting for CompSeries Command 502 **Detecting CompSeries Command** 503 Retrieving Command parameters: ASerie & BSerie 504 Initialising local variables: Atrue = Afaise = Btrue = Bfaise = Faise 505 Seting ASerie.TempAttribute = True Seting BSerie.TempAttribute = False 506 ASerie.TempAttribute = ? False Undetermined True 509 507 508 Afalse = true Atrue=True Atrue = Afalse = True 510 Seting ASerie.TempAttribute = True 511 BSerie.TempAttribute = ? Undetermined False True 513 514 512 Bfalse = true Btrue = Bfalse = True Btrue=True 515 Atrue/Afalse/Btrue/Bfalse = ? False/True/True/False\_ False/True/True/True\_ True/True/True/True/True/False True/False/False/True Result= SAME Result= A IN B Result=B IN A Result=DISJOINED Result=OVERLAP 520 519 517 516 518 Passing Result to command originator 521

FR 9-2000-0031 Bauchot et al.

Fig. 5

## FR 9-2000-0031 Bauchot et al. 9/9




Fig. 6